

NKUNGUHATO WO DYONDZISA LOWU PFUXETIWELE WA 2021- 2023

GIREDI YA 6 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA



GIREDI 6 KOTARA YA 1

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 1 SIKU RA 1-3	<p>U yingisela no rungula xitori xo vulavula hi Covid-19 xo huma eka athikili</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • u yingisela xitori xo vulavula hi Covid-19 • u rungula timhaka nakambe hi ku landzelelana ka tona kahle., a tirhisa nkahi lowu ngunda. 	<p>U hlay xitori xo vulavula hi Covid-19 xo huma eka athikili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: a bvumba ku ya hi nlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhingha yo hlaya: U bvumba hi ku tirhisa dyondzo ya mimpfumawulo na vuthala bya mbangu • U kanela ntivomarito wuntshwa wo huma eka xitshuriwa lexi hlayiweke • u kanela nhlokomhaka na laha xitori xi humelelaka kona (mbangu). • u hlamusela mavonelo ya yena hi xitori. • u tirhisa dikixinari. <p>U endla nghingiriko wa xitshuriwa xa xikambelantwisiso (swanomo kumbe ku tsala)</p> <p>Ku ti toloveta ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • u hlayela ehenhla hi mavulelo ya kahle ya marito, nkholuko na matitwelo. 	<p>U tsala hi ntokoto wa leswi humeleleke</p> <ul style="list-style-type: none"> • u hlalula vundzeni lebyi faneleke nhlokomhaka • u hlalula eka leswi n'wi humeleleke. • u tshama eka nhlokomhaka • Frame used by struggling learners • U tirhisa ntiviririmi lowu faneleke, mapeletelo na mahikahatelo. • U tirhisa ntivomarito lowu yelanaka na nhlokomhaka. <p>U tumbuluxa dikixinari ya yena n'wini</p> <ul style="list-style-type: none"> • U lebula tipheji hi maletere ya alifabete • U ngenisa marito ya 5 na tinhlamuselo (swidirowiwa/xivulwa u tirhisa rito/ nhlamuselo ya rito) • kumbe a ya emahlweni a ngenisa marito lawa a ya tumbuluxeke. 	<p>Mapeletelo na mahikahatelo</p> <p>U tirhisa dikixinari ku languta mapeletelo na tinhlamuselo ta marito.</p> <p>U ndindlamuxa eka ku tirhisa vutivi bya ku tirhisa mimpfumawulo ku peleta marito, xik. U aka marito ya ndyangu wun'we ku ya hi leswi ri tswariswaka kumbe ri langutekisaka xiswona.</p> <p>U ndlandlamuxa eka vutivi bya marito lama tivekaka loko ya voniwa na marito lawa ya tirhisiwak ko tala.</p> <p>Ku tirha hi marito na swivulwa</p> <p>Matwisiselo na matirhiselo ya tixaka ta maviti</p> <p>Ntivomarito eka xitshuriwa</p> <p>Marito lawa humaka eka switshuriwa leswi xa swii hlayeke swin'we kumbe a yi yexe.</p>

Makambeleo ya masungulo na ku titoloveta swi endliwa eka masiku manharhu ya vhiki ro sungula eka kotare ya 1 (Vhiki ra 1 masiku ya 1-3). Ku ta kamberiwa vuswikoti na ku languta swiphiso swa ku dyondza leswi vadyondzi va ng ana swona. Vuxokoxoko lebyi byi fanele ku tirhisiwa ku tiva mingiriko yak u dyondzisa na ku dyondza ley inga ta endliwa.

U yingisela xiyanamoya kumbe swiviko swo huma eka maphephahunguna ku kanela hi timhaka ta sweswi

- Mingingiriko ya masungulo: Ku bvumba
- U yingisela ku kuma vuxokoxoko byo karhi bya minongonoko ya le ka xiyanamoya na thelevhixini
- U kombisa hilaha mboyamelathelo wu vumbiwaka hakona
- U vutisa swivutiso swo xopaxopa leswi nga na ntlhontho no lava tinhlamuselo to hambana na tin'wana
- U yingisela ku kuma mahungu eka switshuriwa swo hambana swa nomo: Swivioko na ku komisa timhakankulu
- U tumbuluxa mbhurisano lowu nga voyameriki tlhelo hi timhaka leti faneleke no tlhontha
- U humesa mavonelo ya yena na ku ya seketela hi vumbhoni lebyi khomekaka
- u kanela ku amukeleka ka mahungu hi ku ma pimanisa na swihlovo swin'wana swa mahungu

U hlaya tiatikili ta phephahungu to huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana

- Ku tilulamisa ku hlaya: Ku bvumba loku humaka eka nhlokomhaka na / kumbe swo dirowiwa
- U kombisa no kanela mahungu ya swa ndhavuko hamabirhi lawa ya kunguhatiweke na lawa yo tumbela
- U tirhisa maqhingha yo hlaya yo hambanahambana ku endlela ku twisisa leswi swi nga eku hlayiweni: Ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma mahungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma vuxokoxoko byo karhi, ku bvumba
- U kanela hilaha hungu ri nga tirhisiwaka hakona ku humesa leswi lavaka hi mutsari wa rona
- U kanela hilaha tithekiniki leti tirhisaka hi vatsari, vatumbuluxi va swaxigirafiki na vateki va swifaniso va vumbaka mavonelo yo karhi ya misava
- U tumbuluxa no hlamusela mbuyelo kumbe mahetelelo ya mahungu
U vula mhaka leyi ntiyiso wa yona wu nga kambisiwangiki no nyika tindlela tin'wana loko a ringeta ku ololoxa xiphio

U tsala atikili ya phephahungu

- U tirhisa nhlokomhaka, mintila yo koka mahlo, ndzimana yo naveta na ku hlamula swivutiso leswi: Mani? Yini? Kwihl? Hikokwalaho ka yini? Hi ndlela yihi?
 - U tsala xivulwa hi nhlokomhaka a katsa mahungu lawa ya faneleke
 - Ku vumba xivulwa lexi khomaneke
 - U hlawula, a hlengelela na ku ntlawahata vuxokoxoko byo huma eka swihlovo swa mahungu swo hambanahambana
 - U kunguhata, a mpfampfarhuta na ku hlerisisa leswi a swi tsaleke
 - U ehleketa na ku pima nkoka wa wa leswi tsariweke na ntirho wa vutumbuluxi
 - U tsala swi basa no hlayeka
- U tirhisa xivumbeko xo twisiseka:**
- Masungulo
 - Exikarhi Mahetelelo

Mpimo wa ntirho wa marito:

- Maviti (katsakanya ni tinxaka ta maviti lawa ya kumekaka eka Vhiki ra 3-4): Mavitaswilo na mavita swianakanyiwa
- Masivi (Masivinene& demonstrative Masivikomba)

Mpimo wa ntirho wa xivulwa:

- Xitwananisi xa nhlokomhaka xa riendli,
- Nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu nga hundza, nkarhi lowu taka

Mapeletelo na mahikahatelo:

Ku avanyisa marito, ku tirhisa dikixinari

Mahikahatelo: hiko,hefemulo, hikombirhi, hikwana,mfungho wa xivutiso, mfungho wa rihlamari.

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 1 VHIKI RA 3-4	<p>U yingisela na ku kanela ntsheketo. xik. swikholwakholwana kumbe ntsheketo wa swa khale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U tsundzuka swiendleko hi ndzandzelelano wo lulama na ku tirhisa nkarhi wa riendli lowu lulameke • U vulavurisana na van'wana hi ndlela ya kahle hi nkarhi wa nkanerisano wa ntlawa • U kombisa hilaha mboyamelatlhelo wu tumbuluxiwaka hakona na nkucetelo lowu nga na wona eka muyingiseri • U kanela swimunhuhatawa • U kanela kungu, ntlimbo na mbangu • U kanela mahungu lawa ya nga eka xitshuriwa • U ehleketa hi mitolovelo ya ndhavuko, mikoka na swikholwakholwana <p>U ehleketa hi ku lwisana ka vubihi na vululami</p>	<p>U hlaya ntsheketo, xik. swikholwakholwana, ntsheketo wa swa khale wo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: xik. ku bvumba ku suka eka vito ra ntsheketo na kumbe swidirowiwa • Maqhingya yo hlaya: Ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma mahungungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma vuxokoxoko byo karhi, ku bvumba, u languta switshuriwa swo voniwa swo hambanahambana ku endlela ku swi hlamusela • U kanela hi swiyenge swa mintsheketo ya swiharhi, xik. swimunhuhatawa na hungu • U hlamusela minhlamuselo na ku angula hi ntalo eka xitshuriwa • U tumbuluxa na ku hlamusela mbuyelo lowu lavekaka kumbe mahetelelo • U tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa Ntivomarito. • U vumba nkomiso hi ntlhanu wa swivulwa. 	<p>U hlaya ntsheketo, xik. swikholwakholwana kumbe ntsheketo wa swa khale</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tsalela swa yena n'wini, ku valanga, ku tlanga, ku anakanya na vutumbuluxi • U ringeta ku dyondzisa dyondzontsongo ya mahanyelo • U tirhisa swimunhuhatawa leswi swi nga na migingiriko yo tlula ya vumunhu • U tirhisa ntvomarito lowu faneleke • U bubutsa miehleketo hi nhlokombhaka yo karhi na ku ndlandlamuxa mianakanyo ya yena • U humesa miehleketo hi ndlela leyi twalaka na mfanelo • U ehleketa na ku pima ku tsala na ntirho wa vutumbuluxi • U humesa mpapfarhuto wo sungula hi ku twisisa mhakankulu na ririmi na milawu leyi faneleke ya xikongomelo xo karhi na vahlayi va ntsheketo <p>Ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku hlaya • Ku mpapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa • Ku andlala 	<p>Mpimo wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlawuri/Mabumabumeri • Maengeteri <p>Mpimo wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swivulwankatsano na swivulwampfilungano • Tinxaka ta swivulwa (switatimende, swivutiso, swileriso) <p>Nhlamuselo ya rito: Vamavizweni na maritofularha</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>Sungulani ntirho lowu hi kotara ya 1 kutani wu gimetiwa hi kotara ya 2 loko ku rhekhodiwa timaraka</p>				

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 1 VHIKI RA 5-6	<p>U yingisela xitshuriwa xa nsusumeto, xik. xinavetiso xa le ka xiyanamoya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U vutisa swivutiso swo tlhontlha miehleketo a ri karhi a tirhisa ririmi leri faneleke • U kombisa mavonelo lawa ya hambanaka na ya yena • U hambanisa mavonelo yo hambana na ya van'wana a tlhela a seketela vonelo • U vulavurisana kahle na van'wana hi nkarhi wa nkanerisano wa ntlawa • U nyikana miehleketo na van'wana na ku nyika vonelo eka tinhlokomhaka leti tlhontlhaka miehleketo hi ndlela leyi faneleke no amukeleka. • U tumbuluxa mbhurisano wa ntiyiso lowu nga taleriki tlhelo ku seketela mavonelo ya yena • U hambanisa mavonelo ya yena no nyika nseketelo • U kongomisa eka nhlamuselo 	<p>U hlaya xitshuriwa xa nsusumeto xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku ti lulamisela ku hlaya: Ku bvumba ko suka eka vito ra xitshuriwa na kumbe swidirowiwa • U tirhisa maqhinga yo hlaya yo hambanahambana ku endlela ku twisisa leswi swi nga eku hlayiwani: Ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma mahungungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma vuxokoxoko byo karhi, ku bvumba • U kombisa no kanela hi nxopaxopo mikoka ya swa ndhavuko na swavanhu leswi swi nga eka switshuriwa • U hlamusela mahungu lawa ya boxiweke hi ku tsakela ka mutsari na lawa yo tumbela • U kombisa mavonelo yo hambanahambana eka swi tshuriwa leswi nga pfilungananyana na ku nyika mavonelo ya yena hi ku ya hi vumbhoni lebyi nga eka xitshuriwa • U kanela hi ku hambana ka minkoka ya swa ndhavuko na swa vanhu leyi nga eka switshuriwa • U tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa Ntivomarito 	<p>tsala xitshuriwa xa nsusumeto, xik. mbulavulo / xinavetiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vanga ku angula ka ntlhaveko • endla switshembhiso • U endla leswaku vahlayi va tsaka / va khunguvanyeka • U kunguhata, a mpapfarhuta a hlerisisa • U bubutsa miehleketo hi nhlokomhaka • U ehleketa na ku pima nkoka wa ku tsala na ntirho wa vutumbuluxi • U humesa miehleketo ya yena hi ndlela leyi faneleke • U kombisa ku twisisa xitayili na rhijisitara • U andlala ntirho lowu vekaka tihlo eka ku basa na maandlalelo ya xiyimo xa le henhla • U tsala xivulwa xa nhlokomhaka a katsa mahungu lawa ya faneleke ku tumbuluxa ndzimana leyi khomaneke • U tsala mahetelelo na ku endla swiringanyeto <p>U tumbuluxa no hlamusela mimbuyelo leyi a yi tsakelaka kumbe mahetelelo</p>	<p>Mpimo wa ntirho wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlanganisi • Tiatikili <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marito yo tshah xivulavuri na marito yo rungula leswi vuriweke <p>Nhlamuselo ya rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swivulavulelo na swivuriso.
<p>MAKAMBELEO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 2: KU TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitsalwana (20 wa timaraka) • Ndzungulo kumbe xa Nhlamuselo • 5 wa tindzimana <p>Exikarhi ka kotara</p>				

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA U VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 1 VHIKI RA 7-8	<p>U yingisela na ku kana n'wangulano</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba U yingiselela ku kuma mahungu eka switshuriwa swo hambanahambana swa nomo U endla nkomiso wa mahungunkulu na ku teka tinotsi ta vuxokoxoko byo karhi U vulavula kahle hi nkarhi wa mikanerisano ya ntlawa U kombisa no kana swihlawulekisinkulu U kana mbangu, ririmi ra swirho ra xivulavuri, vundzeni, rhijisitara na mahlawulelo ya marito U hlamusela xivumbeko xa xitshuriwa 	<p>U hlaya ntlangu wo olova lowu humaka eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ko suka eka vito ra xitshuriwa na / kumbe swidirowiwa U hlamusela mikongomelo, kungu, mbangu na vumunhuhato U kana mavonelo ya mutsari U tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa ntivomarito 	<p>U tsala n'wangulano</p> <ul style="list-style-type: none"> U paluxa swimuhuhata na nhlohletelo U humesa thoni na moya lowu nga eka n'wangulano U tumbuluxa kumbe ku engetela eka ntlimbo lowu nga kona U humesa mpapfarhuto wo sungula na ku twisisa mhakankulu U komba ku twisisa xitayili na rhijisitara U ehleketa na ku pima nkoka wa ku tsala na ntirho wa vutumbuluxi U tirhisa swivulwankatsano na swivulwampifungano swo hambanahambana 	<p>Mpimo wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maengetri ya mukhuva, nkarhi na ndhawu <p>Mapeletelo na mahikahatelo Mimfungo ya mintshaho</p> <p>Mpimo wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinxaka ya swivulwa (switatimende, swivutiso, swileriso) <p>Nhlamuselo ya rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vamavizweni na maritofularha
<p>MAKAMBELEO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKASWITSHURIWA (50 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Swiaki na milawu ya Matirhiselelo ya ririmi (20 wa timaraka) <p>Migingiriko ya ntirho lowu a yi sindzisiwi ku tsariwa hi nkarhi wun'we</p>				

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 1 VHIKI RA 9-10	<p>U yingisela no kanaela xithhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> •Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba •U humesa matitwelo ya ntlhaveko wa yena hi vukheta •U vulavurisana kahle na van'wana hi nkarhi wa nkanerisano wa ntlawa •U nyika vonelo hi nkucetelo wa mpfumawulo na swo voniwa ku fana na ncino, mbuyelelo wa mipfumawulo yo fana, na ku pimanisa •U hlamusela vundzeni bya xithhokovetselo •U endla nkomiso wa xithhokovetselo •U kanaela hi ncino na ku yelana ka mimpfumawulo •U kanaela hi tinxaka to hambanahambana ta swithhokovetselo •U kanaela hi swivumbeko swa swithhokovetselo 	<p>U hlaya xithhokovetselo xo olova xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya ku tilulamisela ku hlaya, xik. ku bvumba ku suka eka vito ra xithhokovetselo na kumbe swidirowiwa • U hlayela ehenhla hi rivilo leri amukelekaka, mavulelo ya kahle ya marito, na mavulelo ya kahle ya swivulwana • U cinca mahlayelo ya xitshuriwa a hlayisa leswi nga ta endla leswaku xi twisisiwa hi muyingiseri • U komba ku twisisa xitshuriwa, na ku yelana ka xona na vutomi bya yena • U kombisa no xopaxopa swihlawulekisi swa tinxaka ta matsalwa kumbe switshuriwa swo hambanahambana, xik. ncino, ku yelana ka mimpfumawulo, vumunhuhato, xigego • U tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa ntivomarito 	<p>U tsala xithhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa mbuyelelo (wa switatisi na wa switwari), xigego, xifananisi • U tirhisa ririmi ro hlamusela • U kunguhata, a mpfampfarhuta, na ku hlerisisa leswi a swi tsalaka • U humesa mpfapfarhuto wo sungula hi ku twisisa mhakankulu • U kombisa ku twisisa xitayili na rhijisitara • U ehleketa na ku pima nkoka wa ku tsala na ntirho wa vutumbuluxi <p>Ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpfapfarhuta • Ku pfluxeta 	<p>Mpimo wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vundhawu • Maengeteri ya (mukhuva, nkarhi) <p>Mpimo wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marito yo tshaha <p>Nhlamuselo ya rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swiphemu swa vutlhokovetseri Mbuyelelo wa mimpfumawulo leyi fanaka (ya switwari na switatisi), xigego, xifananisi, vumunhuhato,

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA

<p>Migingiriki ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miginhiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula hi ku landza swiyimo swa Covid-19. 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko ya ku hlayela ehlenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya matsalwa lawa ya humaka eka tinxaka tinharhu ta 	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala ndzimana • switsalwambiko • xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	<p>Migingiriko ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miginhiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matrihiselo ya Ririmi
--	--	--	---

GIREDI YA 6 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1

<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 1 SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehlenhla (20 wa timaraka) <p>Sungulani ntirho lowu hi kotara ya 1 kutani wu gimetiwa hi kotara ya 2 loko ku rkehodiwa timaraka</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 2: KU TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitsalwana (20 wa timaraka) • Ndzungulo /Nhlamuselo (5 wa tindzimana) <p>Exikarhi ka kotara</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (50 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) • Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) • Swiaki na milawu ya Matirhiselo ya ririmi (20 wa timaraka)
---	--	---

GIREDI 6 KOTARS YA 2

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
TERM 2 WEEK 1-2	<p>U yingisela na ku kana xitshuriwa xa swileriso. Xik. rhisipi, swiletelo swa matlhelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U tsundzuka maendlelo • U kombisa swihlawulekisi swa xitshuriwa swa swileriso • U lemuka tinhlokomhakankulu • U nyika swileriso leswi twakalaka, xik. maendlelo ya khapu ya tiya • U endla tinotsi na ku tirhisa swileriso leswi a swi hlayeke • U vutisa swivutiso swo basisa ntwisiso 	<p>U hlaya rhisipi kumbe xitshuriwa xin'wana xa swileriso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U xopaxopa swihlawulekisi swa xitshuriwa: mavumbekelo na milawu ya switshuriwa swa swileriso • U longoloxa swileriso leswi swi nga pfanganyisiwa • U tirhisa maqhingana lawa ya faneleke yo hlaya no twisisa: Ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma mhaka yo karhi • U komba ku twisisa xitshuriwa na leswi xi tirhisaka swona: Ku hlaya ka masiku hinkwawo • U tsundzuka na ku hlamusela swivumbeko, matirhiselelo ya ririmi na swikongomelo • U kombisa na ku pima nkoka wa rhijisitara ra xitshuriwa • U twisisa na ku tirhisa switshuriwa swa mahungu hi ndlela leyi faneleke • U pimanisa tirhisipi timbirhi to hambana kumbe swileriso. • U hlamusela swovoniwa/ u hlamula swivutiso hi swovoniwa 	<p>U tsala xitshuriwa xa swileriso, xik. maendlelo ya khapu ya tiya</p> <ul style="list-style-type: none"> • U xaxameta hi mfanelo • U longoloxa switirhisiwa na swichelanachelana • U tirhisa tidikixinari • U tirhisa mahlayelo ya ndzeriso • U tumbuluxa rimba ro tsalela • U tirhisa swivulwana swo hlanganisa na maendlelo yo xaxameta • U hlamusela maendlelo <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa, na • Ku andlala 	<p>Mpimo wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masivi (masisvi yo komba vun'wini & masivinene) • Minsinya, swirhangani, swilandzi <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nhlokomhaka na xiendliwa <p>Mapeleytelo na mahikahatelo Avanyiso wa rito, ku tirhisa dikixinari</p>

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 1: SWANOMO Ku hlayela ehlenhla (20 wa timaraka)
Ntrho lowu wu ya emahlweni ku huma eka kotara ya 1. Wu ta gimetiwa no rhekhodiwa hi kotare ya 2.

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA(SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIM
KOTARA YA 2 VHIKI RA 3-4	<p>U yingisela ku hlayiwa ka novhele</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mingingiriko ya masungulo: Ku bvumba • Uyingisela ku hlayiwa ka mintshaho ya novhele • U yingiselela ku kuma vuxokoxoko byo karhi • U kombisa hungunkulu • U ri yelanisa na vutomi bya yena • U kanela mhakankulu na vuxokoxoko byo karhi • U tirhisa mahungu yo suka eka xitshuriwa hi ku angula • U kanela hi mikoko ya swa vanhu, na ndhavuko lowu nga eka xitshuriwa <p>U teka xiave eka nkanerisano wa ntlawa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nyiketana na van'wani ku vulavula • U tshama eka nhlokomhaka • U vutisa swivutiso leswi faneleke • U tsama eka nkanerisano • U angula eka miehleketo ya van'wana hi ntwelo na nhlonipho 	<p>U hlaya novhele yo koma</p> <p>Xitsuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka no kanela mikongomelo / vundzeni lebyi fambelanaka • U kombisa no hlamusela swiendlekonkulu • U kombisa na ku hlanusela mavonelo • U hlamusela swimunhuhata • U kombisa no hlamuselo matitwelo lawa ya humesiwaka • U yelanisa swiendleko na swimunhuhata na vutomi bya yena • U tirhisa maqhingha yo hambanahambana yo hlaya • U kanela xivumbeko, ririmi leri tirhisiwaka, xikongomelo na vayingiseri • U kombisa ku hambana exikarhi ka matsalwa ya vutomi bya munhu / vuxokoxoko lebyi tsariweke eka tidayari na na switori • U tirhisa dikixinari ku ndlanadlamuxa ntivomarito • U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe 	<p>U tsala nhluto wa buku</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa rimba • Ku tilulamisela ku tsala: u yingisela ku hlayiwa ka mintshaho yo huma eka novhele leyi hlayiweke • U hlawula vundzeni lebyi faneleke xikongomelo • U tirhisa ririmi na xivumbeko lexi faneleke • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke • U xaxameta vundzeni hi ndlela leyi faneleke – u tirhisa nkarhi lowu swi humeleleke hi wona • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo lama faneleke ku katsa na xitwananisi xa nhlokomhaka xa riendli • U tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa mapeletelo na ntivomarito <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa, na • Ku andlala 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito:</p> <p>* Riendli (Leri hetisekeke na leri nga hetisekangiki)</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swivulwanahana na swivulwana (swa maendli) <p>Mapeletelo na mahikahatelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tirhisa dikixinari • Mahikahatelo (mfungo wa rihlamari, mfungo wa xivutiso, hiko) • Milawu ya mapeletelo (vunyigi)

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 2 VHIKI RA 5-6	<p>U yingisela na ku kanela hi xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U kombisa minkongomelo, a vutisa swivutiso no yelanisa miehleketo na ntokoto wa vutomi bya yena • U kombisa na ku kanela hilaha mboyamelotlhelo wu vumbiwaka hakona • U kanela angulo eka switshuriwa • U swi hlanganisa na vutomi bya yena • U kanela minkoka ya swavanhu, na ndhavuko eka switshuriwa swo hambanhambana na ku nyika vonene hi leswi swi humesisiwaka xiswona eka xitshuriwa, xik. Mboyamelotlhelo • U tirhisa vuswikoti byo andlala, xik ntlakuso wa rito, rivilo, mayimelo, matirhiselelo ya swirho, sw na sw 	<p>U hlaya xitori xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM kumbe buku yo hlaya ya le tilasini, na switirhisiwa swin'wana</p> <p>Migingiriko yo tilulamisa ku hlaya: Ku bvumba loku sukaka eka vito ra xitori na kumbe swidirowiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlayela ehenhla no hlaya a miyerile, a hlaya hi mahlayelo lawa ya pfunaka xikongomelo na vayingiseri • U kanela minkoka ya swa vanhu na swa ndhavuko leswi nga eka switshuriwa • U hlamusela no kanela mahungu <ul style="list-style-type: none"> • U komba ku twisisa xitshuriwa, vuxaka lebyi xi nga na byona na vutomi bya yena, xikongomelo xa xona na leswi xi tirhisaka swona <p>• U endla nkomiso wa xitshuriwa hi 3-5 wa swivulwa.</p>	<p>U tsala xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tumbuluxa swimunhuhata leswi tshembhisaka • U komba ku tiva ximunhuhata, kungu, mbangu, ntlimbo, makhkholo • U veketela swiendkekonkulu hi ku tirhisa chati yo komba ndzandzelelano wa leswi humelelaka – masungulo (mpaluxo), exikarhi (ku tlakuka ka swiendleko, makhholo) na mahetelelo (swintshuxo) • U xaxameta hi ndlela leyi faneleke • U humesa miehleketo hi ndlela yo twisiseka no fanela • U tirhisa nkongomelo kumbe hungu 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapfuna maendli • Switwananisi <p>Xiyomo xa ntirho wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu nga hundza, nkarhi lowu taka. <p>Nhlamuselo ya rito: Swivulavulelo</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ku tsala switsalwambiko: (10 wa timaraka) <p>Swi tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana</p>				

VUSWIKOTI	KI YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>KOTARA YA 2 VHIKI RA 7-8</p>	<p>U yingisela no kana xitshuriwa xa mahungu, xik. xiviko xa ta maxelo</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingiselela ku kuma vuxokoxoko byo karhi • U kana ku pfuna ka mahungu • U yelanisa mahungu na vutomi bya yena n'wini • U kana hi nkucetelo lowu nga vaka kona eka vanhu • U pimanisa swiyimo eka tindhau to hambnahambana, u kombisa tindhau leti a ti tsakelaka ni swivangelo • U teka xiave eka mikanerisano, a seketela vonelo ra yena • U kombisa swihlawulekisi swa xiviko xa ta maxelo: rhijisitara na muxaka wa ririmi leri tirhisiweke • U tirhisa maqhinga yo vulavurisa na ku vulavula hi vuswikoti eka swiyimo swa ntlawa • U hlamusela no kana switshuriwa swo voniwa swo tikanyana 	<p>U hlaya xitshuriwa xa mahungu, xik. xiviko xa ta maxelo ku suka eka phephahungu, buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka vito ra xitshuriwa, tinhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya: U hlaya hi ku hatlisa ku kuma miehleketo hi ku angarhela, a hlaya hi ku hatlisa ku kuma vuxokoxoko byo karhi • U kombisa leswi xitshuriwa xi vumbisiweke xiswona • U pimanisa ku hambana na ku fana ka tindhau to hambanahambana • U hlaya xitshuriwa xa mahungu lexi nga na swo voniwa, xik mepe • U tirhisa maqhinga yo hlaya, xik. u wa bvumba no tirhisa vuthala bya switshuriwa na bya mbangu • U hlamusela swo voniwa • U tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa ntivomarito 	<p>U tsala xitshuriwa xa mahungu, xik. chati ya ta maxelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlalula swo voniwa na vundzeni bya xikongomelo • U andlala mahungu hi ku tirhisa mepe, chati, girafu kumbe dayagiramu <p>Ku tsala hi magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa, na • Ku andlala 	<p>Xiyomo xa ntirho wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlawuri (yo bumabumela, masivinene, masivikomba) <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swvulwanahava na swivulwana (swa maviti) <p>Mapeletelo na mahikatelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tirhisa dikixinari • Tihomofoni

VHIKI RA 9 - 10	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (50 MARKS)
	<ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (15 wa timaraka)

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA			
Migingiriki ya ku yingisela na ku vulavula	Migingiriki ya ku hlaya na ku langutisa	Migingiriki ya ku tsala na ku andlala	Migingiriki ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
<ul style="list-style-type: none"> • Migingiriki yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula Migingiriki ya ku yingisela na ku vulavula hi ku landza swiyimo swa Covid-19.	<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriki ya ku hlayela ehlenhla • Migingiriki ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriki ya matsalwa lawa ya humaka eka tinxaka tinharhu ta Matsalwa ya Ndzawulelo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala ndzimana • Switsalwambiko • Xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	<ul style="list-style-type: none"> • Migingiriki yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi

GIREDI YA 6 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 2		
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 1 SWANOMO	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 4: KU TSALA	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA (40 wa timaraka)
<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehlenhla (20 wa timaraka) Sungulani ntirho lowu hi kotara ya 1 kutani wu gimetiwa hi kotara ya 2 loko ku rerekhodiwa timaraka	<ul style="list-style-type: none"> • Xitsalwana (20 wa timaraka) • Ndzungulo /Nhlamuselo (5 wa tindzimana) Exikarhi ka kotara	KU ANGUAL EKA XITSURIWA <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xikambelantwisiso xa xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (15 wa timaraka)

GIREDI 6 KOTARA YA 3

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWAIKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>KOTARA YA 3 VHIKI RA 1-2</p>	<p>U kana la novhele</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingiselela ku hlayiwa ka ntshaho wa novhele • U bvumba leswi nga ta humelela • U hlamusela mavonelo ya mutsari na muhlayi • U tshama eka nhlokomhaka • U hlamusela hi ndlela leyi faneleke • U kana la mhakankulu na vuxokoxoko byo karhi <p>U vutisa swivutiso leswi faneleke no angula kahle</p>	<p>U hlaya novhele</p> <p>xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: u bvumba ku suka eka vito ra novhele no kana la minkongomelo / vundzeni lebyi yelanaka na yona • U kombisa no hlamusela mhakankulu • U kana la swimunhuhatwa • U kombisa no kana la matiwele lawa ya humesiweke • U kana la hi vuhakameti (ku suka eka hakamela) na ku cinca • U yelanisa swiendleko na swimunhuhatwa na vutomi bya yena • U tirhisa maqhingha yo hlaya yo tala • U kana la xivumbeko, matirhisele ya ririmi, xikongomelo na vahlayi • U tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa ntivomarito <p>U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rungula xitori kumbe mhakankulu nakambe hi 3 ku fika eka 5 wa swivulwa • U kombisa angulo wa ntlhaveko eka switshuriwa leswi hlayiweke • U swi yelanisa na vutomi bya yena <ul style="list-style-type: none"> • U pimanisa tibuku / switshuriwa leswi hlayiweke 	<p>U tsala nhluto wa buku</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa rimba • Ku tilulamisela ku tsala: u yingiselela ntshaho wo huma eka novhele leyi hlayiweke • U hlawula vundzeni lebyi fambelelanaka na xikongomelo • U tirhisa ririmi leri faneleke na xivumbeko xa xitshuriwa • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke • U xaxameta vundzeni hi ndlela leyi faneleke- u tirhisa ku landzelelana ka malembe (minkarhi) • U tirhisa ntivoririmi lowu faneleke, mapeletelo, mahikahatelo, ku katsa na xitwananisi xa nhlokomhaka • U tirhisa dikixinari eka mapeletelo, na ndlandlamuxo wa ntivomarito <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa, na • Ku andlala 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masivi yo vutisa, Masivi yo komba, Masivinene <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu taka <p>Mapeletelo na mahikahatelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ku tirhisa dikixinari, ku avanyisa marito • Vamavizweni na maritofularha

VUSWI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 3 VHIKI RA 3-4	<p>U yingisela na ku kanela ntsheketo, xik. swikholwakholwana na ntsheketo wa swa khale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U tsundzuka swiendleko hi ndzandzelelano wo lulama na ku tirhisa nkarhi lowu lulameke wa riendli • U vulavurisana na van'wana hi ndlela leyinene hi nkarhi wa minkanerisano ya ntlawa • U kombisa hilaha mboyamelothelo wu tumbuluxiwaka hakona, na nkucetelo lowu wu nga na wona eka muyingiseri • U kanela swimunhuhatawa • U kanela kungu, ntlimbo na mbangu • U kanela mahungu ya le ka xitshuriwa • U ehleketa hi mikhuva ya ndhavuko, minkoka na swikholwakholwana • U ehleketa hi nkokelano exikarhi ka swo biha na swo saseka 	<p>U hlaya ntsheketo, xik swikholwakholwana kumbe ntsheketo wa swa khale xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka vito ra ntsheketo na / kumbe swidirowiwa • U tirhisa maqhingha yo hlaya: Ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma hungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku edlela ku kuma vuxokoxoko byo karhi, ku bvumba, ku langutis swo voniwa ku endlela ku swi hlamusela • U kanela swiyenge swa mintsheketo ya swimunhuhatawa swa swiharhi • U nyika nhlamuselo na ku angula hi ku angarhela eka switshuriwa • U tumbuluxa no hlamusela mimbuyelo leyi a yi lavaka kumbe mahetelelo • U endla nkomiso hi swivulwa swa 3 - 5 	<p>U tsala xidirowiwa xa ximunhuhatawa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ehleketa hi vumunhuhati • U tirhisa marito yo hlamusela ku pimanisa swimunhuhatawa • U kunguhata, a mpfapfarhuta, na ku basisa leswi a swi tsalaku, a kongomisa eka ku antwisa mapeletelo, minkarhi ya maendli na ku hlanganisa swivulwa swi endla ndzimana leyi khomaneke • U komba ku twisisa mbangu, kungu, ntlimbo, na nkongomelo • U tirhisa minkarhi ya maendli hi ndlela yo lulama <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa, na • Ku andlala 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlawuri • Hlayelo ra tshamelo <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivulwa xa riendli ra nghingiriko na xivulwa xa riendli ra xiendliwa. • Nandzulo <p>Mapeletelo na mahikahatelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahikahatelo (khwanyela)

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU NULAVULA(SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILWAU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 3 VHIKI RA 5-6	<p>U yingisela xitori xo koma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U tsundzuka swiendleko hi ndzandzelelano lowu lulameke no tirhisa nkarhi wa maendli lowu lulameke • U vulavurisana na van'wana hi ndlela leyinene hi nkarhi wa minkanerisano ya ntlawa • U kombisa hilaha mboyamelotlhelo wu tumbuluxiwaka hakona na nkucetelo lowu nga na wona eka muyingiseri • U kanela swimunhuhatwa • U kanela kungu, ntlimbo na mbangu • U kanela mahungu ya le ka xitshuriwa 	<p>U hlaya xitori xo koma xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku suka eka vito ra xitori na kumbe swidirowiwa • U kambela xitshuriwa ku kuma mahungu yo tumbela no endla nkomiso wa mhakankulu na miehleketo yo seketela • U hlamusela hilaha mutsari a ongaka mavonelo ya muhlayi: tithekiniki leti tirhisiwaka, vumunhuhati • U kanela hi vuxiyaxiya minkoka ya swa ndhavuko na swa vanhu leyi kumekaka eka xitshuriwa • U kanela kungu, nkongomelo, mbangu na vumunhuhati • U tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa ntivomarito 	<p>U tsala papila ra xinghana vuxokoxoko bya le ka dayari</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirisa vuandlalo byo lulama • U kombisa ku tekela enhlokweni vahlayi na xitayili • U tirhisa thoni leyi faneleleke • U kunguhata, a mpapfarhuta no hlerisisa ku tsala, a kongomisa eka ku antwisa ririmi, mapeletelo, minkarhi ya maendli no hlanganisa swivulwa swi endla tindzimana leti khomaneke • U tirhisa mahlanganisi, xik 'hambiswiritano', vamavizweni na maritofularha ku hlanganisa swivulwa swi endla tindzimana leti khomaneke. • U tirhisa mapeletelo lamanene na mahikahatelo 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhlanganiso wa marito <p>Nhlamuselo ya rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinhlamuselo timbirhi, tinhlamulo to tala <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: nkarhi lowu hundzeke; nkarhi lowu taka</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avanyiso wa rito(mapeletwana) • Homofoni

VUSWIKOTI	LKU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NAKU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 3 VHIKI RA 7-8	<p>U yingisela kumbe a langutisa swo twiwa / swo voniwa / xitshuriwa xo hlayiwa: khathuni, khomiki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mingingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U langutisa na ku kanela vundzeni na mahungu ya xitshuriwa • U kanela nkhaqhato kumbe nkalahoxeko wa swidirowiwa eka xitshuriwa • U kanela nkucetelo wa swidirowiwa na vuyimbeleri • U nyikana miehleketo na van'wana hi vito na xitshuriwa • U kanela marito man'wana na man'wana yantshwa lawa ya nga pfunaka ku twisisa nongonoko • U kanela swimunhuhawankulu na mahungu lawa ya nga ta landzela • U kombisa na ku kanela hilaha matitwelo ya hlohleteriwa hakona hi vundzeni, mahlawulelo ya marito na ririmi ra miri wa xivulavuri. 	<p>U hlaya khathuni / khomiki yo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U landzelela swileriso swo koma swo kandziyisiwa na ku hlamusela switshuriwa swo voniwa swo koma: Tigirafu, tidayagiramu, swidirowiwa, • U kambela xitshuriwa loko xi ri na mahungu yo tumbela no nyika nkomiso wa mhakankulu na yo seketela • U hlamusela hilaha mutsari a ongaka hakona mavonelo ya muhlayi: Tithekiniki leti a ti tirhisaka i vumunhuhati • U kanela hi ku xopaxopa minkoka ya swa ndahvuko na swa vanhu eka switshuriwa • U hlamusela no kanela swa nkoka, swa ndhavuko swi huma eka xitshuriwa • U kombisa matitwelo yo hambanahambana na ku nyika matitwelo ya yena yo huma eka vumbhoni bya le ka xitshuriwa • U hlamusela na ku xopaxopa vuxokoxoko eka xitshuriwa xa swidirowiwa • U cinca vuxokoxoko ku suka eka xivumbeko xin'wana ku ya eka xin'wana 	<p>Ku tsala khathuni / khomiki</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa rimba • U hlamusela nongoti • U endla khomiki • U tirhisa xivumbeko lexi lulameke • U tirhisa swimunhuhawankulu leswi tsakisaka na swo seketele • U tirhisa kungu na ntlimbo lowu nga na nkucetelo • U tsala na ku tumbuluxa switshuriwa swo voniwa hi ku tirhisa ririmi, swifaniso na swa mpfumawulo hi vutumbuluxi, xik. xinavetiso xa le ka thelevhixini <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa, na • Ku andlala 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: marhavi ya maendli, Mahlayelo ya maendli, maengeteri, mahlawuri</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwak: xivulwa xa riendli ra nghingiriko na xivulwa xa riendli ra xiendliwa. Marito yo tshaha ya xivulavuri na marito yo vula leswi runguriweke</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: ku tirhisa dikixinari, avanyiso wa rito.</p>

GIREDI 6 KOTARA YA 3				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 4-8	Purojeke leyi kongomisiweke hi YIN'WE ya matsalwa ya ndzawulelo lawa ya dyondziweke: Switlhokovetselo/ Mintsheketo/ Swotiri swo koma/ Ntlangu/Novhele. Noti: ku fanele ku va ni ku hambana ka ndzawulelo ku ya hi ku tsemakanya ka tigiredi.			
	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 6: VUTSARI BYA VUTUMBULUXI-PHUROJEKE (40 WA TIMARAKA)</p> <p>Xiteji xa 1: Ndzaviviso (Vadyondzi va endla ndzavisiso hi phurojeke ya vona) (10 wa timaraka) Vhiki ra 4 - 5</p> <p>Xiteji xa 2: Writing (Learners engage in the write-up of their project) (30 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata/ku tilulamisela vutsari bya vutumbuluxi bya phurojeke • Ku mpfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa • Ku andlala <p>Vhiki ra 6</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 7: VUTSARI BYA VUTUMBULUXI – PHUROJEKE (20 WA TIMARAKA)</p> <p>Xiteji xa 3: swanomo (vadyondzi va vika swanomo hi phurojeke ya vona.) (20 wa timaraka) Ku vika swanomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa xivumbeke lexi nga fanela: masungualo, miri na mahetelelo • U andlal mhakankulu na vuxokoxoko byo seketela. • U komba vumbhoni bya ku lavisisa/ndzavisiso • U tirhisa ririmi ra swirho leri faneleke vuswikoti byo andlala, xik u languta vayingiseri eswikandzeni no cinca cinca ntwariso wa rito. • U teka xiave eka minkanerisano • U yika xivikontsundzuxo lexi faneleke. • U tshama eka nkanerisano • U kombisa ku twisisa timfanelo na matitwelo ya van'wana. <p>Sungulani hi ntirho wa swanomo hi kotare 3 kuatni yi gimetiwa eka kotare ya 4 loko ku rrehkodiwa timaraka.</p>		

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWAIKI NA MILAWU YA MATHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 3 VHIKI RA 9-10	<p>U yingisela na ku kana ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba U kana swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa U kombisa hilaha mboyamelothelo wu vumbiwaka ha kona na hi laha swi khumbaka hakona muyingiseri U kombisa minkongomelo, a vutisa swivutiso U kombisa na ku kana hi minkoka leyi nga eka switshuriwa U hlanganisa vundzeni na mahungu eka xitshuriwa na vutomi bya yena n'wini U nyika vonelo ro xopaxopiwa hi mahungu lawa ya nga eka xitshuriwa 	<p>U hlaya nhluto wa ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku suka eka vito ra ntlangu na kumbe swidirowiwa U tirhisa maqhingana yo hlaya yo hambanahambana, xik ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma mahungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma vuxokoxoko byo karhi U kana hi ku xopaxopa, minkoka ya ndhavuko na ya swavanhu leyi nga eka xitshuriwa U kombisa mavonelo yo hambanahambana na ku nyika mavonelo ya yena hi ku ya hi vumbhoni lebyi nga eka xitshuriwa. 	<p>U tsala n'wangulano / xintlangwana xo koma</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa vumunhuhati U tirhisa byandlao lebyi lulameke U humesa thoni kumbe matitwelo U kombisa ku twisisa xitayili na rhijisitaro <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala Ku mpapfarhuta Ku pfoxeta Ku hlela Ku hlerisisa, na Ku andlala 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minsinya, swirhang, swilandzi kumbe swiheteleri <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> active voice, passive voice xivumbeko xa xivutiso <p>Mapeletelo na mahikahatelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> hikombirhi, hikwana

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA

Migingiriki ya ku yingisela na ku vulavula	Migingiriki ya ku hlaya na ku langutisa	Migingiriki ya ku tsala na ku andlala	Migingiriki ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
<ul style="list-style-type: none"> Miginhiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula <p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula hi ku landza swiyimo swa Covid-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya ko landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehlenhla Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya matsalwa lawa ya humaka eka tinxaka tinharhu ta Matsalwa ya Ndzawulelo 	<ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala ndzimana Switsalwambiko Xitsalwana Vutsari bya vutumbuluxi 	<ul style="list-style-type: none"> Miginhiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi

GIREDI YA 6 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 3

<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 6</p> <ul style="list-style-type: none"> Vutsari bya vutumbuluxi (10+30=40 wa timaraka) <p>Phurojeke hi yin'we ya matsalwa ya ndzawulelo lawa ya dyondziweke: Vutlhokovetseri/ Mintsheketo/ switori swo koma/ NMintlangu/ Novhele.</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 7: SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku vika swanomo hi Phurojeke (20 marks) <p>Noti: ku fanele ku va ni ku hambana ka ndzawulelo ku ya hi ku tsemakanya ka tigiredi.</p> <p>Sungulani ntirho lowu hi kotara ya 3 kutani wu gimetiwa hi kotara ya 4 loko ku rhekhodiwa timaraka</p>
---	--

GIREDI 6 KOTARA YA 4

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHUSELO YA RIRIMI
<p>KOTARA YA 4 VHIKI RA 1-2</p>	<p>U yingisela no kana xitshuriwa xa swileriso, rhisipi, swiletelo swa mathelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U tsundzuka maendlelo • U kombisa swihlawulekisi swa xitshuriwa xa swileriso • U lemuka tinhlokmhakankulu • U nyika swileriso leswi twisisekaka, xik. maendlelo ya khapu ya tiya • U endla tinotsi na ku tirhisa swileriso leswi a swi hlayeke • U vutisa swivutiso ku basisa • U nyika vonelo hi ku twisiseka ka swileriso 	<p>U hlaya xitshuriwa xa swileriso, xik. rhisipi, xiletelo xa mathelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U xopaxopa swihlawulekisi swa xitshuriwa: mavumbekelo na milawu ya switshuriwa swa swileriso • U lulamisa swileriso leswi swi nga pfanganyisiwa • U tirhisa maqhinga lawa ya faneleke yo hlaya no twisisa: ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma mhaka yo karhi hi ku angarhela • U kombisa ku twisisa xitshuriwa na leswi xi tirhisaka swona: ku hlaya ka masiku hinkwawo • U tsundzuka na ku hlamusela swivumbeko, matirhiselo ya ririmi na swikongomelo • U kombisa na ku pima nkoka wa rhijisitara ra xitshuriwa • U twisisa na ku tirhisa switshuriwa swa mahungu hi ndlela leyi faneleke <ul style="list-style-type: none"> • U pimanisa tirhisipi timbirhi to hambana kumbe swileriso 	<p>U tsala xitshuriwa xa mahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U lulamisa hi mfanelo • U longoloxa switirhisiwa na swichelanachelana • U tirhisa tidikixinari • U tirhisa mahlayelo ya ndzeriso • U tumbuluxa rimba ro tsalela • U tirhisa swivulwana swo hlanganisa na maendlelo yo xaxameta • U hlamusela maendlelo • U lulamisa marito na swivulwa hi mfanelo 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito: Maengeteri ya mukhuva, nkarhi na ndhawu.</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: Swivulwankatsano na swivulwampfilungano</p>

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 7:

- Ku vika swanomo (20 wa timaraka)

Ntirho wu yisiwa emahlweni wu huma eka kotare 3. Wu ta gimetiwa no rhekhodiwa hi kotare ya 4

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMOL)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 4 VHIKI RA 3-4	<p>U yingisela xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U angula hi ku xopaxopa, a kombisa swiyenge swa nkoka swa nhluto wa buku • U tsundzuka mhakankulu na vuxokoxoko ku suka eka xitshuriwa <p>Ku encenyeta inthavhiyu etlilasini</p> <ul style="list-style-type: none"> • U andlala swanomo a langutisile vayingiseri • U komba ku twisisa ka vayingiseri vo hambanahambana • U cincanca matwariselo ya rito, thoni na rivilo ra mavulavulelo • U ehleketa hi andlalo, vuswikoti, na vukheta bya yena, na bya van'wana • U nyika xivikontsundzuxo lexi tekelaka matlhelo hinkwawo 	<p>U hlaya xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka vito ra xitori kumbe swidiroriwa • U tirhisa maqhingha yo hlaya yo hambanahambana: ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma mahungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma vuxokoxoko byo karhi • U kombisa mhakankulu na miehleketo yo seketela • U nyika na ku hlamusela hungu • U nyika vonelo hi ntila lowu nghanisaka xitori • U nyika vonelo hi minkoka • U nyika vonelo hi mahungu lawa ya nga eka xitshuriwa • U tumbuluxa no hlamusela mimbuyelo leyi tsakeriwaka kumbe mahetelelo 	<p>U tsala nkomiso wo koma</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tsala nkomiso wo koma • U veketela swiendlekonkulu hi ku tirhisa chati yo komba magoza ya swiendleko • U lulamisa hi mfanelo • U humesa miehleketo hi ndlela yo twala no lulama • U ehleketa hi angulo wa ntlhaveko • U endla swibumabumelo <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa, na • Ku andlala 	<p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: Swivulwanahava na swivulwana (swa maviti)</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: Swivulwanahava na swivulwana (Swa maendli)</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Misavu, ku tekela ehansi, tinhlamulo to tala, tinhlamuselo timbirhi</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Hikombirhi, hikwanana na swirhatana swo pfula no pfala, mfungho wa xivutiso</p>

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWAIKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 4 VHIKI RA 5-6	<p>U yingisela na ku kana swithokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba U yingiselela ku kuma mahungu, no endla nkomiso wa mhakankulu na ku tsala vuxokoxoko byo karhi U kana hi minkoka ya swa vanhu, mahanyelo na ndhavuko lowu nga eka xithokovetselo U nyika vonelo hilaha minkoka na mahungu swi hundzisiwaka hakona eka xitshuriwa <p>U nyika hi vukheta xivikontsundzuxo lexi nga voyameriki tlhelo</p>	<p>U hlaya xithokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ko suka eka nhlokomhaka ya xithokovetselo na kumbe swidirowiwa U tirhisa maqhinga yo hlaya yo hambanahambana: xik. ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma mahungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma vuxokoxoko byo karhi U angula eka swithokovetselo hi nxopelo U nyika vonelo hi ku tirhisiwa ka mbuyelelo wa mimpfumawulo yo / yelana, mbuyelelo, xifananisi, xigego na maencisi U hlaya no angula hi nxopanxopo eka vutlhokovetseri U hlamusela na ku kana hungu <p>U komba ku twisisa xithokovetselo na vuxaka bya xona na vutomi bya yena</p>	<p>U tsala xithokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa mbuyelelo wa mimpfumawulo yo fana, xigego, vuencyetampfumawulo, xifananisi, nkongomelo, U ehleketa no pima nkoka wo tsala na ntirho wa vutumbuluxi U hlulukisa no lulamisa miehleketo hi matsalelo yo landzelela magoza <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala Ku mpapfarhuta Ku pfluxeta Ku hlela Ku hlerisisa, na Ku andlala 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito nhlokomhaka, xiendliwa</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: swifananisi, swigego, vumunhuhato, vuencyeto mpfumawulo, mfungho</p> <p>marito yo tshaha xivulavuri na marito y ovula leswi runguriweke.</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Swiangamelo</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> ku tsala switsalwambiko: (10 wa timaraka) <p>Swi tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana</p>				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWAIKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
KOTARA YA 1 VHIKI RA 7-8	Mpfluxeto	Mpfluxeto	Mpfluxeto	Mpfluxeto

VHIKI RA 9- 10	MAKAMBELELO YA MAFUNFDZA NTIRHO WA 9: XIKAMBELWANA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (50 wa timaraka)			
<ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (15 wa timaraka) 				
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	Migingiriki ya ku yingisela na ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> • Miginiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula hi ku landza swiyimo swa Covid-19.	Migingiriki ya ku hlaya na ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko ya ku hlayela ehlenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya matsalwa lawa ya humaka eka tinxaka tinharhu ta Matsalwa ya Ndzawulelo 	Migingiriki ya ku tsala na ku andlala <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala ndzimana • Switsalwambiko • Xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	Migingiriki ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> • Miginiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
GIREDI YA 6 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4				
	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 7: <ul style="list-style-type: none"> • SWANOMO (20 wa timaraka) Ntirho lowu wu ya emahlweni ku huma eka kotare ya 3. Wu ta gimetiwa no rhekhodiwa hi kotarA ya 4.	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 8: <ul style="list-style-type: none"> • ku tsala switsalwambiko: (10 wa timaraka) Swi tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 9: XIKAMBELWANA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (15 wa timaraka) 	